

1-8\*

465



card U. Ragobaya  
18 APR 1940

pp. 1-8

Baleha- ba Rametse a Thobela.

g/26

19/4/40

meetsa xa a tsebye ke motho xe e se  
yina monye Thobela.

Xo re: "Molepa" ke xone mmotini wa dipitane  
Baleha ba boya Botxalata. Fela

xa seo tsebye jobane ma ba tlile  
leng mono. se se tsebyane ke xone

xa ba na kxosi. Leo ba tsebyang ka  
sona ke xone e be e le banudi ba

dithsini xape e le ba buri ba ditsoa  
le masapelo le di thiwana le menipi.

Monipi le lesapelo di be di ratero.  
Kuwa.

Lesapelo e be e le seipone xa bona  
xape ba be ba re se, Kwedi e dutse

ba lebelela ka lesapelong xa thsetse  
meetsa. Ka mat' meetsa ao ba be ba

txona xo bona ngwedi o moxa -  
pele xa batho kamotia. Nona le ba

o bona, byona bošexo bys, ba tla lala  
ba phalohwa di hlōsō ka maxane

xone bore xe bore ke a sa, le hwetse  
dihlōso tōn bona diphadima kamotia.

Notes on the Lepa, and the  
cheftainship

sindere

2/26

3/3

465

2

K34/26

2

Ke mo o tla se kwa ba Kxalabye  
 ba se: "ngwedi o dutse. Maabane  
 e be e le wa Balema, leho e ke  
 wa nena batho Kamotika. E tšwa  
 ba šiyu se ne ke wa nena "Basetsa"  
 Kacobane Balema le bona ba be  
 ba ne "Basetsa."

Ke o ka ne Molepa, ba f hofelwa  
 Kwan ba rata se o re "Banyai."  
 Dōna o tla hlalhelwa dikoko.

Le se melao ya bona e sa tšbye  
 Kamotika feela e mengwe melao  
 ya bona se:

Lesateng la Molepa se be se sa  
 tšwele motho se e se bona ka  
 rasi. Ke o be o ka tšwele  
 lesateng la Balema o be o lefa  
 ka kcoma. E ba se se ya ila.

Se ila se bona sefa:

E ba se se motho a ka tšwele  
 ka mehla masateng a bona o be a  
 tla hwetse kcoma mo hlohangwe  
 hwile koma a ba tšwele tala

465

No 4/26

3

yeo. Mme e be e tlane Kasobane Palina  
ba se ba ne oca ba ji namma ya xo hwa,  
ba lahla namma yeo ya Ksomo.

Xe ba be ba hweditse Ksomo e  
hwile a ba e Koaola molala score  
batho ba hlome e ke Ksomo yeo e  
bolailwe. Ka xo ryalo a ba fihlas xo  
lehu la dikomo tsa bona.

Wa bobedi molao sa:-

Xe Mosetse a be a ka tšewa ke  
Moleha, a be a ne mohla  
Kswedi e dulang, bar se se ba  
seola basadi le bana, ngwetšä yela  
ya mosetse e be e e phulelwa  
ntlo mme ya nthä hloxi e le ka  
kane oca ntlo ka lesoba ba e bedo.  
Ka xo ryalo e ba se ba hlošitšä  
'hsetse bya xo ntšea motlamo."

Wa Boraro molao sa:-

Xe motša a be a lwala, mme ba  
bona scobane a byab babya kuau

e ba nitšaxetšā, Kasobane e ba sa  
nyatse xo bona motho wa bona a  
e hwa a sa ele madit. Motho  
le Kxomo e be e le selo se tse  
Balering. Ke ka baka leo o no xo  
Kwa Balera ba pela ba re!  
Kxomo - Motho.

Monna mo polang ya balwetšā  
Monna e moqwe o tile a Kxethwa  
do ba moitšaxetšā wa batho Kasobane  
e be e le senatla sa monna.  
Uwa isa Mengwasa e se metse  
Monna yeo a swarwa ke bolwetšā  
hya letadi mme ya re ka se a be  
tseba scobane o swanetše xo tla bolawa  
a tseba maano a xo thšaba. A re  
mohla a tseba scobane o swanetše xo  
tla bolawa a tseba bošexo mo a  
beseo a dula xona (Thlathaxanya) a  
thšabele xa Mothiba mo a tsebieng  
xobane a ka sete a tla a swarwa  
ke motho. Kasobane mothšabi a aela  
nota o pholosa. Ba re: o tswala o  
kholohoni.

465

K34/26

Molao wa bonane. Ke wa se re  
 Mosadi o a swanela o o tšona  
 lešaking kaobane ke sebile  
 tlape o na le malwetši e mantši  
 e jitelang diksonjo. Kane diksonjo  
 aita šohla, ka ke diksonjo di  
 ka hulwa ke manaba ooba  
 mahlohlomi.

Ho beba o ka Kxosi.

Ke setšaba se bona oobane Kxosi  
 ya šona e tšofetše o a e sa  
 tšeba ke ditšhetšo tša nasa; ka  
 be ba e laela se re e fe ngwana  
 e yona boxosi. Ho a swanetšeng  
 o tšeya setulo sa oacewe.

Ke Kxosi e dumetše, e tla hitše  
 baksonana kamotla ya re: monwa  
 waka se nang mang a a tšeya boxosi  
 ma ke tšofetše. Ka o ijalo ke se re  
 monwa wa oaxwe ka lona lebaka  
 le o tla ba a tšeba ditšhetšo kamotla

465

K34/26

## Tsa boxosing

Monwa seba merosi wa kosoši ya  
yo a tlase tšing boxosī o tla laelwa  
xone a tšenē ka ntlong a hwe a  
bona kosoši letšatšē Kamoka, mnae ka  
le le latelang o tla tlase le batata  
ba sešwē a yo tšama a bona  
masošī a mungwe o tla balelwa  
dikwedi xone ka kwedi e keto  
o be o boile mone xae.

Ka yona kwedi ye, kassī e  
swanetšē se hwae xone le motata e  
moxole wa yona (se jodi sa kosoši).  
Mme se kosoši e hwile, ba tla e  
bua sefahlešo sa yo yona ba se  
phutha mme ba se apiša thata ya  
khatole seba lexapa.

Mohla ngwana wa yona a boyang  
o tšile se bula ntle yea tšatše  
a hwileng ka xone se yona. feela se  
a se ya swanilang xone se dina ke  
se khunupulla sefahlešo sa moho (kosoši)  
o tla o hwetšā se šetšē se phuthilwe  
ka molas.

mme e tla re oca a bute nts  
yela. botsoomana ba tla ba  
mmontshisa mokosona wa sefahloso  
sa tatawê. ke scora a tla oca  
thoma xo bitlwa thobela ka  
lona letšapiri les.

De Kxosi e hwile lenyasa,  
batho ba tla tseliswa scora e a  
lwala mme se e setse e bolokwe  
ke scora batho ba tla se tselwa  
xobane Kxosi e hwile.

Dikxosi kamoka di bolokwa  
Kadimong. Xabe Xona mo badimong  
xa se ke se ya motho le motho  
o le mong.

Badimong xa Kxosi ye ngwe e  
Msimanyana e mongwe wa matoto  
o kile a ya. Mme se se iang sa  
mtlaba kuw ke se a ile a sitwa  
sitwa se tloxa a beya a fitša  
maršatši a dutse scora mo.

Se se mo mataditšing. Kudu-kudu  
ke sa a be a bona dijō ka

465

K34/26

Mwanalo feela mothe ya a beko a mo  
 fa tona a se ya moond o be a  
 e ja mapi masobe le dimama -  
 xane a a belwa le xaso a bile a  
 anana le mava la dipela

O be a nobafa ka dintlong yoo  
 a e hweditsang

Ses se thabetseng batho, le xone  
 boile a xametswe kadiu e etswa  
 a be a belwa xone o be a ija  
 tsa monona.

Fatasenê o ile a nthisa kaone  
 ya se ya phuphutha xone ngwanu  
 wa xacwê a boye ka.

Le lehona fele mo se ya thōaisa

M. T. S. Kagobaya  
 Verfontein Ruthersm's the  
 mentz Halt  
 Private Bag  
 Pieterburg

End S. 465.